

# ИНФО • INFO

Maj-avgust/Maj-avgust/Svibanj-kolovoz 2019. god.





## Gradonačelnik sa saradnicima na poslovnom forumu EBRD-a

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić zajedno sa svojim saradnicima prisustvovao je godišnjem sastanku Odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i poslovnom forumu koji se održao u Sarajevu od 7. do 9. maja.

Ovu šansu iskoristio je kao priliku za prezentaciju Brčko distrikta BiH kao sigurnog mjesta za investicije i razvoj Distrikta.



## Upriličen prijam za Edina Bakovića, selektora muške odbojkaške reprezentacije BiH

Glavni koordinator Vlade Brčko distrikta BiH Sead Šadić upriličio je prijam za Edina Bakovića iz Brčkog, selektora muške seniorske odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.

U razgovoru je Šadić upoznao Bakovića s aktivnostima Vlade Brčko distrikta BiH kada je u pitanju razvitak i ulaganje u sport kao i o izgradnji višenamjenske dvorane u Brčkom.

Selektor muške seniorske odbojkaške reprezentacije BiH Edin Baković zahvalio se glavnom koordinatoru na prijemu i kazao da se nada da će nakon susreta imati još konkretniju suradnju s Vladom kako bi se uvjeti odbojkaške reprezentacije poboljšali.



## Одржан Други сајам запошљавања и образовања

У организацији Завода за запошљавање Брчког дистрикта БиХ, подршку Владе Брчког дистрикта БиХ и помоћи ОЦ „Вермонт“ из Брчког у Омладинском центру одржан је Други сајам запошљавања и образовања на којем је учествовало преко 60 представника привредног и образовног сектора.

Сајам је отворио градоначелник Брчког дистрикта БиХ Синиша Милић који је казао да је ово један од догађаја који треба да доприне и рјешавању проблема незапослености кроз саветовање и упознавање младих људи о томе шта су и какве потребе тржишта рада.

Сајму је присуствовао и Перо Гудељевић, шеф Одјељења за привредни развој, спорт и културу, који је казао да Одјељење подржава овакав начин спајања потреба привреде дистрикта и учествовања Владе у помоћи да се млади људи, прије свега, школују за послове за које ће сутра моћи наћи радно мјесто.



## Свечано отворен Културно-административни центар „Патријарх српски Павле“

Градоначелник Брчко дистрикта БиХ Синиша Милић изјавио је након отварања Културно-административног центра „Патријарх српски Павле“ у Брчком, да је Дистрикт на путу да постане центар духовности Епархије зворничко-тузланске.

„Поносан сам због чињенице да је Брчко добило овакав културно-административни центар под окриљем Српске православне цркве /СПЦ/ и поносан сам што носи назив блаженопочившег патријарха Павла“, рекао је Милић новинарима.

Његово преосвештенство епископ зворничко-тузлански Фотије рекао је да је ово велики дан за Српску православну цркву и да ће се од сада на овом мјесту моћи окупљати током читаве године.

Предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић изразила је увјерење да ће Културно-административни центар „Патријарх српски Павле“ имати свенародну улогу јер величина имена које носи налаже да та улога буде велика.

## Održana svečanost prigodom desete, jubilarne, smotre učenika pobjednika osnovnih škola

У организацији Одјела за образовање Владе Брчко дистрикта БиХ у Дому културе у Брчком одржана је свечаност prigodom desete, jubilarne, smotre učenika pobjednika osnovnih škola Брчко дистрикта БиХ за школску 2018./2019. godinu и dodijeljeno devedeset diploma učenicima i nastavnicima.



„Ово је уједно и пригода да покажемо како се у Одјелу за образовање ради и колико се труда улаже, али и да уручимо признања за рад како ученицима тако и наставницима. Ове године излазимо из оквира Дистрикта и ученици су показали своје квалитете и освојили запажене резултате, што говори о квалитети образовног система у Дистрикту“, казао је предстојник Одјела за образовање Сенад Османовић у свом обраћању.



## Положен камен темељац за фискултурну салу у Омербеговачи

Шеф Одјељења за образовање Владе Брчко дистрикта БиХ Сенад Османовић заједно са директором Друге основне школе Маријем Бабићем свечано је положио камен темељац за фискултурну салу у подручној школи Омербеговача.



„Ово је још један велики инфраструктурни објекат у Другој основној школи. Пројекат је вриједан око 500 хиљада конвертибилних марака и за набавку опреме требаће још додатних 80 конвертибилних хиљада марака“, казао је Сенад Османовић шеф Одјељења за образовање.



Марио Бабић, директор Друге основне школе Брчко дистрикта БиХ, казао је да су ђаци до сада наставу физичког васпитања имали у импровизованој учионици и да ће изградња фискултурне сале допринијети побољшању квалитета и услова рада.

## Gradonačelnik Milić sa saradnicima obišao Mesnu industriju „ZP Komerc“

Gradonačelnik Брчко дистрикта БиХ Синиша Милић са шефом Одјељења за пољопривреду, шумарство и водoprивреду Владе дистрикта Брчко Зораном Гајићем и gradonačelnиком Бијелјине Мићом Мићићем обишао је farmu за тов junadi i svinjogojsku farmu Mesne industrije „ZP Komerc“ на подручју Брчког и Бијелјине.



„Nama је у Влади bitno да покажемо uspјешне firme jer је то danas заista vrijedno i nešto što треба podržati. Krajnje је vrijeme да се posvetimo razgovorima о privredi, poljoprivredi i proizvodnji“, istakao је gradonačelnik Брчко дистрикта БиХ Синиша Милић у изјави за новинаре.





Prilikom obilaska bilo je riječi o tome koliko su uspješne podsticajne mjere koje Vlada Distrikta provodi, a za šta se godišnje izdvaja između 10 i 12 miliona konvertibilnih maraka, gdje su problemi i kako unaprijediti podsticaje s ciljem novog zapošljavanja i unapređenja poslovanja. Razgovarano je i o potrebi izmjene zakonske regulative kako bi domaće firme bile konkurentne i na svjetskom tržištu.

### Milić i Đokić s talijanskim investitorom o ulaganju u Distrikt



Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić i ministar energetike i rudarstva Vlade Republike Srpske Petar Đokić sa suradnicima razgovarali su u Kabinetu gradonačelnika u Brčkom s Giovannijem Antoniolijem, ravnateljem talijanske kompanije „Olimpias Knitting“, koja posluje u okviru skupine „Beneton“ i predstavnicima talijanske gospodarske udruge „Konfindustrija Srbije“. Razgovarano je o mogućnosti ulaganja, odnosno otvaranja tekstilnog pogona spomenute kompanije na prostoru Brčko distrikta BiH.

Na sastanku je navedeno da Brčko s 83.000 stanovnika godišnje izdvaja 10 milijuna konvertibilnih maraka poticaja u gospodarstvo i 12 milijuna konvertibilnih maraka u poljoprivredu, što su, kako je navedeno, znatno veća sredstva u usporedbi s mnogo većim sredinama.

### Влада на ванредној сједници расправљала о раду ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“

Влада Брчко дистрикта БиХ на ванредној сједници отворила је дискусију о извјештају ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“, Брчко дистрикт БиХ, о уплаћеним и утрошеним средствима буџета Брчко дистрикта БиХ у 2018. години.



Чланови Владе поставили су низ питања и коментара о раду Јавне здравствене установе у Брчком те проблемима у овој области.

### Osam porodica povratnika i raseljenih lica dobilo ključeve novih stanova

Osam porodica povratnika i raseljenih lica u Brčkom trajno je riješilo stambeno pitanje useljavanjem u novu zgradu izgrađenu kroz Državni projekat stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa (RSP) u BiH.



Ključevi su na svečanoj ceremoniji uručeni porodicama Đonlić, Kalesić, Nurkić, Ganić, Rokvić, Močević, Murguz i Kurčela.

„Ovo je jedan veliki događaj jer smo po prvi put po principu socijalnog stanovanja uredili pitanje stambenog zbrinjavanja za ugrožene porodice“, kazao je gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić.



Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac iskazala je zadovoljstvo i sreću koju dijeli s korisnicima novih stanova i da je zadovoljna napretkom u realizaciji ovog programa.

### Vlada distrikta Brčko usvojila rebalans budžeta

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na 71. izvanrednoj sjednici Prijedlog rebalansa Proračuna Brčko distrikta BiH za 2019. godinu u iznosu od 20.943.286 KM.



Ravnatelj Direkcije za financije Mato Lučić rekao je da je ukupan proračun za tekuću fiskalnu godinu 248.076.474 KM.

### Милић са сарадницима обишао завршне радове на Булевару мира

Синиша Милић, градоначелник Брчко дистрикта БиХ, обишао је са сарадницима завршне радове на изградњи друге траке Булеvara мира у овој локалној заједници.



„Планирамо и наредну фазу продужетка Булеvara мира са мањим бројем саобраћајних трака. У ребалансу буџета предвиђена су средства за изradу пројекта и наставак радова, односно продужетак Булеvara мира до скретања у шећерану, бивши Житопромет“, рекао је Милић.

Сабрија Јашаревић, шеф Одјељења за јавне послове Владе Брчко дистрикта БиХ, истакао је да ће пројекат проширења Булеvara коштати око милион и 450 хиљада maraka.



Ријеч је о пројекту у оквиру којег је урађено 500 метара профила наставка Булевара, 1200 метара нове фекалне канализације, атмосферска канализација, ЛЕДулична расвјета, 3000 квадратних метара нових тротоара, уређење околног терена, реконструкција водовodne мреже, нова инсталација семафора на раскрсници „Куглана“ као и нови прелаз преко жељезничке пруге на локацији „Куглана“ – улица Светог Саве.



### Gradonačelnik Milić organizovao prijem za mališane s Kosova i Metohije

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić organizovao je u Gradskoj vijećnici prijem za 50-ero djece iz općine Obilić s Kosova i Metohije i njihove nastavnike koji su boravili u Brčko distriktu BiH.



„Ovoj djeci je uskraćeno normalno odrastanje i naravno da kod nas, koji smo i sami imali tragična iskustva, postoji empatija prema problemima s kojima se suočavaju Srbi s Kosova i Metohije“, rekao je gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić.



Dragan Tomić, predsjednik SPKD „Prosvjeta“, istakao je da je velika čast biti organizator jedne ovakve akcije.



### Veleposlanica Indonezije u posjetu Brčko distriktu BiH

U službenom posjetu Brčko distriktu BiH boravila je Nj. Eksc. veleposlanica Indonezije u Bosni i Hercegovini Amelia Achmad Yani zajedno s skupinom gospodarstvenika iz Indonezije. U Gradskoj vijećnici sastala se s gradonačelnikom Brčko distrikta BiH Sinišom Milićem i ravnateljem Biznis foruma Brčko distrikta BiH Damirom Bulčevićem.



Ovim susretom nastavljena je suradnja koja je ranije započeta na brčanskom Biznis forumu, a razgovarano je o daljnjim koracima za njeno unaprjeđenje u oblastima gospodarstva, kulture, turizma, obrazovanja i ekonomskih odnosa.



### Презентована „Пословна иницијатива за побољшање пословног амбијента и стандарда живота“

СТУДЕН група у сарадњи са градоначелником Брчког дистрикта БиХ, предсједником Скупштине Брчког дистрикта БиХ и Привредном комором Брчког дистрикта БиХ у великој сали Скупштине Брчког дистрикта БиХ одржала је презентацију „Пословна иницијатива за свеобухватно побољшање пословног амбијента и стандарда живота у Брчком дистрикту БиХ“.

Презентацији су присуствовали први замјеник високог представника и супервизор за Брчко Мајкл Скенлан, посланици у Скупштини Брчког дистрикта БиХ и чланови Владе Брчког дистрикта БиХ, као и представници реалног сектора.





Презентација је настала из тенденције да се развију снажније везе између свих интересних страна у дистрикту – институција, привреде и грађана, како би се заједничким наступом представили пословни потенцијали у Брчко дистрикту БиХ с циљем унапређења пословног и животног амбијента.



## У Вуковару предложена рјешенја за most на граничном прелазу Брчко – Гунја

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić, njegov zamjenik Anto Domić i direktor Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH Mato Lučić razgovarali su u Vukovaru sa županom Vukovarsko-srijemske županije Božom Galićem o rješenjima za otklanjanje problema na mostu koji povezuje Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, odnosno Gunju i Brčko distrikt BiH.



Predstavnici Distrikta informisali su župana o nedavno sačinjenom elaboratu "IPSA" Instituta iz Sarajeva o utvrđivanju stanja mosta i procjeni njegove nosivosti te preporukama za hitnu obustavu teškog motornog saobraćaja, nakon čega se, kako su istakli, most koristi samo za saobraćaj lakih vozila i pješaka. Na sastanku je navedeno da su posljedice obustave teškog saobraćaja višestruke, posebno u ekonomskom smislu, a da štetu trpe i privrednici Brčko distrikta BiH.

Predstavnici Brčko distrikta BiH i Vukovarsko-srijemske županije dogovorili su intenziviranje daljnje saradnje na rješavanju ovog pitanja.



## Gradonačelnik Milić nagradio učenike generacije srednjih škola

Stanko Lukić iz Tehničke škole, Elma Žilić iz Ekonomske škole, Adisa Bajramović iz Gimnazije „Vaso Pelagić“ i Marina Marković iz Poljoprivredno-medicinske škole, nakon što su proglašeni učenicima generacije 2018./2019. godine, bili su gosti gradonačelnika Brčko distrikta BiH Siniše Milića u Gradskoj vijećnici.



Najboljim brčanskim srednjoškolcima gradonačelnik Milić uručio je prigodne darove, tablete koji će im koristiti u daljnjem školovanju.

Prijamu u Gradskoj vijećnici je nazočio i predstojnik Odjela za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta BiH Senad Osmanović.

## Одржани 1. Сусрети младих Брчко дистрикта БиХ

У организацији Савјета младих Брчко дистрикта БиХ и уз подршку Владе Брчко дистрикта БиХ у оквиру првих Сусрета младих Брчко дистрикта БиХ у Дому културе у Брчком одржана је конференција за младе под називом „Покрени и промијени“.



На панел дискусији отворене су разне теме које су од значаја за младе, попут образовања и тржишта рада, младих и запошљавања, омладинског предузетништва, активизма па све до горућег питања одласка младих. Такође, изнијети су и обрађени статистички подаци које су прикупили чланови Савјета младих Брчко дистрикта БиХ, а који, како истичу, нуде одговоре у вези са проблемима и потребама младих у дистрикту.

## Usvojeni kriteriji za dodjelu stipendija i pravilnik o podsticajima u poljoprivredi



Vlada Brčko distrikta BiH iscrpila je dnevni red 76. vanredne sjednice na kojoj je usvojila Pravilnik o načinu i uslovima za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu.



Zoran Gajić, šef Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodarprivredu, rekao je da je ovaj pravilnik u odnosu na prošlogodišnji izmijenjen u dijelu koji se odnosi na uvođenje podsticanja izgradnje ribnjaka, ali i proizvodnje ribe.

Članovi Vlade Brčko distrikta BiH održali su i treći nastavak 63. redovne sjednice na kojem su usvojeni Prijedlog odluke o kriterijima i načinu dodjele stipendija redovnim studentima Brčko distrikta BiH za period 1. 1. 2019. do 30. 9. 2019. godine, kao i Prijedlog odluke o visini i broju stipendija koje se dodjeljuju redovnim studentima.

Vlada je usvojila i Nacrta Zakona o poslovnim zonama Brčko distrikta BiH i Prijedlog odluke i izmjeni Odluke o ustupanju drvene mase licima u stanju socijalne potrebe, porodicama s djecom s posebnim potrebama, korisnicima prava stalne osnovne novčane pomoći i korisnicima prava dodatka za njegu i pomoć od drugog lica.

## Puštena u promet obilaznica oko Brčkog

Najveći infrastrukturni projekt u Brčkom, vrijedan više od 27 milijuna eura – obilaznica oko grada Brčko, duga 18,86 kilometara, puštena je u promet. Trasa obilaznice prostire se od naselja Gredice do Gorica. S obzirom na to da tehnički prijam još nije izvršen, obilaznica će u testnom razdoblju funkcionirati po privremenom posebnom režimu uz ograničenje brzine na 60 kilometara na sat.



Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić čestitao je Javnom poduzeću „Putevi Brčko“ na inicijativi za puštanje u promet ove važne prometnice.

Ravnatelj Javnog poduzeća „Putevi Brčko“ Miroslav Miškić istaknuo je da je danas veliki dan za sve koji su operativno radili na ovom projektu i, kako je naveo, pretočili u stvarnost svoj san ali i potrebu građana.

Predsjednik Skupštine Brčko distrikta BiH Esed Kadrić rekao je da je ovo potvrda da se brčanske vlasti mogu nositi s najsloženijim infrastrukturnim projektima i da je ovo dobra pretpostavka da se pristupi realizaciji i drugih važnih projekata koji su u zacrtanim planovima brčanskih vlasti.

Zamjenik predsjednika Skupštine Ivo Filipović, također je izrazio zadovoljstvo zbog puštanja u rad obilaznice.



## Vlada dodijelila zemljište za groblja i mezarja



Vlada Brčko distrikta BiH je na 64. redovnoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Odjeljenju za komunalne poslove za privremeno upravljanje nepokretnostima koje su određene kao lokacije za izgradnju groblja – mezarja na području Brčko distrikta BiH.

## Direkcija za finansije apeluje na pridržavanje Zakona o fiskalizaciji

U prostorijama Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH održana je konferencija za novinare na kojoj je direktor ove institucije Mato Lučić uputio još jedan apel svim poreznim obveznicima da se prijave u sistem fiskalizacije kako ne bi snosili posljedice koje su definisane Zakonom o fiskalizaciji Brčko distrikta BiH.



Direktor Porezne uprave Brčko distrikta BiH Miodrag Trifković kazao je da nije sama Porezna uprava koja se brine o provođenju zakona, nego tu je i Inspektorat Brčko distrikta

Šef Finansijske inspekcije u Poreznoj upravi Davor Ninić podsjetio je da se kazne kreću od 500 KM do 15.000 KM.

## Gradonačelnik sa suradnicima obišao uspješne voćare

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić sa suradnicima obišao je uspješne proizvođače i izvoznike voća Vladu Stokića iz Potočara i Amira Avdića iz Šatorovića.



Prilikom obilaska gradonačelnik je istaknuo da je cilj upoznati se sa stanjem na terenu te izrazio zadovoljstvo što je imao priliku razgovarati s uspješnim voćarima koji su dokaz da se od poljoprivrede ipak može živjeti.

Zoran Gajić, predstojnik Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, rekao je da je na području Brčko distrikta BiH 1.200 hektara zasađeno voćem, gdje su zastupljene sve vrste kultura.





### У Брчком одржана 1. Међународна туристичка регата "Сава наутик"

У организацији брчанског Удружења "Х Центар у Брчком одржана је 1. Међународна туристичка регата "Сава наутик".



Градоначелник Брчко дистрикта БиХ Синиша Милић истакао је да Влада радо подржава манифестације које се током лjeta организују на ријеци Сави.

Покровитељ манифестације била је Влада Брчко дистрикта БиХ.

### Почала настава на подручју Дистрикта

Поводом почетка нове школске 2019/2020. године на подручју Брчко дистрикта Босне и Херцеговине шеф Одјелjenja за образовање Сенад Османовић заједно са својим сарадником Самиром Ћорбадџићем посјетио је неколико школа на подручју Дистрикта.



Османовић је казао да је нова школска година почела по плану и програму и да је на подручју Дистрикта уписано око 710 прваџића што је, како каже, благо повећање у односу на прошлу и претпрошлу годину. Тренутно у основним школама регистровано је око 6.000 ученика док је у средњим нешто мање од 3.000 ученика.

Османовић и Ћорбадџић посјетили су и ученике у ЈУ Пољопривредној и медицинској школи, предшколску установу у насељу Колобара као и Петнаесту основну школу у Шаторовићима гдје су представници ове мјесне заједнице поводом првог дана школе прваџићима уручили и поклон пакете.



Канцеларија градоначелника, Секретаријат Владе Брчко дистрикта БиХ,  
Сектор за информисање Владе Брчко дистрикта БиХ  
Булевар мира 1, 76100 Брчко дистрикт БиХ

[vlada.bdcentral.net](http://vlada.bdcentral.net)

Штампа: „Графичар“ Добој

ИНФО



INFO